


CEBUANO: THE CHURCH

CL 4146

ang

# IGLESIA



(Cebuano)

KURSONG PAGTULUN-AN SA



**ICI**







**ANG IGLESIA**

**Sinulat ni**

**Melvin L. Hodges**

**Ralph D. Williams**

**Giangay ni**

**L. Jeter Walker**


**INTERNATIONAL CORRESPONDENCE  
INSTITUTE  
PHILIPPINE NATIONAL OFFICE  
P.O. Box 1084, Manila**

Copyright © 1970  
International Correspondence Institute  
Springfield Missouri 65802


CL 4140-CE

## MGA SULOD

Leksyon	Pahina
Magsultihanay Una Kita . . . .	7
1. Ang Unibersal nga Iglesia . . . .	16
2. Ang Misyon sa Iglesia . . . . .	58
3. Ang Iglesia Nagatuman Sa Iyang Misyon . . . . .	84
4. Ang Kaugmaon sa Iglesia. . . .	122
5. Ang Lokal nga Simbahan . . . .	150
6. Pagpangandam Alang Sa Pagsugod sa Usa ka Lokal nga Simbahan . . . . .	184
7. Pagsugod sa Sanga nga Simbahan . . . . .	34
8. Organisasyon sa Lokal nga Simbahan . . . . .	78
9. Ang Sunday School . . . . .	124
10. Pag-uswag sa Lokal nga Simbahan . . . . .	176
Talaan sa Magtutuon . . . . .	209







## MAGSULTIHANAY UNA KITA

Natingala ka ba kon giunsa pagsugod ang Iglesia? Unsa kaha ang dapit niini sa kalibutan karon? Unsa kaha unya ang mahitabo niini? O nagkinahanglan ka ba ug tabang alang sa problema diha sa imong simbahan? Tingali buot ka mahibalo kon unsaon sa pagorganisar ug Sunday school, mag-abli ug sanga nga simbahan, o makabaton sa tinuod nga pagkapukaw. Tan-awa ang mga pangutana diha sa *Ang Iglesia*. Ang mga tinugyan nga buluhaton makatabang kanimo sa paggamit sa mga pagtulon-an alang sa imong pagkinahanglan.

*Ang Iglesia* usa ka gamay nga basahon nga imong madala-dala ug matun-an kon may panahon ka bisan ug lima o napulo lamang ka minutos. Sulayi pagtuon bisag usa lang ka leksyon sulod sa usa ka semana. Pagkatapus sa usa ka pagtulon-an, markahi ang talaan sa tinun-an alang niini diha sa luyo sa libro. Kon ang libro dili imo o gamiton ba pag-usab, isulat ang imong mga tubag diha sa lain nga kopya sa talaan sa magtotoon.

Mahimuot ikaw sa bag-ong paagi sa pagtudlo sa kinaugalingon nga makapahimo sa mga pagtulon-an nga makalingaw ug masayon. Sunda lamang ang pagtudlo.

## Ang Libro Mao Ang Imong Magtutudlo



## Kuwadro Sa Kasayuran

Basaha lang ang katunga nga dapit sa ibabaw sa matag pahina hangtud nga imong matapus ang libro. Unya balik ug basaha ang katunga nga dapit sa ubos. Sa wala nga pahina, imong tun-an kong unsa ang napatik diha sa kuwadro sa kasayuran. Unya padayon ngadto sa sunod nga pahina ug paghimog pagsulit sa imong kaugalingon kon unsa ang imong nabasa.

Palihug padayon sa sunod pahina. ➔

### Tubag 91

- b) Katunga taliwala niini ug sa kinadul-an nga simbahan nga nakig-ambit sa iyang mensahi ug kaakohan

### Pagpalihok Sa Katawhan

Ang matag miembro sa simbahan kinahanglang adunay bahin sa pag-abli sa sanga nga simbahan. Kon ang matag miembro adunay tinguha sa pagbuhat sa iyang bahin, ang Ginoo magapanalangin gayud sa maong tinguha. Ang matag usa magaangkon sa kaakohan sa mapinadayonon nga pag-ampo, o pinasahi nga panahon sa pag-ampo ug pagpamisita alang sa maong buluhaton.

## Kuwadro sa Pangutana o Buluhaton

Niini nga kuwadro ang libro maohatag kanimo ug pangutana kon unsa ang imong nabasa. O tingali mosugyot kanimo sa pagbuhat ug butang nga makatabang kanimo sa pagsabut sa kasayuran • paghinumdom niini sa dugay nga panahon. Sa makadaghan imo unang susihon ang mga bersikulo sa imong Biblia. Busa, pagbaton ug Biblia • Bag-ong Tugon sa panahon nga ikaw magtuon. Usahay sugyoton ka sa paghunahuna mahitungod sa ubang butang • sa pag-ampo mahitungod niini. Kini gibuhat aron sa pagtabang kanimo sa paggamit sa mga pagtulon-an alang sa imong kinabuhi.

Karon padayon sa sunod pahina.



## Tinugyan nga Buluhaton 92

Kinsa man sa mga miembro sa inahan nga simbahan ang hatagan sa kaakohan sa pag-abli sa sanga nga simbahan ?


- .... a) Ang mga mag-aawit sa simbahan ug mga manunugtog
- .... b) Mga opisyal sa simbahan
- .... k) Matag miembro sa simbahan

**Kuwadro sa Tubag**

Ang husto nga tubag dinhi magpahibalo dayon kanimo kon husto ba ang imong tubag. Ayaw una pagtan-awa kini hangtud nga dili nimo masulat ang imong kaugalingong tubag.

**Kuwadro sa Kasayuran**

Tingali pagahangyoon ikaw sa pagpili sa husto nga tubag gikan sa pipila ka mga tubag nga gihatag ubos sa pangutana. O mahimo nga imong pun-an ug pulong diin kulang kini. Kong ang libro gipahulaman lang kanimo, o gamiton ba sa pag-usab, isulat lang ang imong tubag diha sa kwaderno.

Padayon sa sunod pahina 

**Tubag 92**

- k) Matag miembro sa simbahan

**Pagpalihok sa Katawhan**

Ang mga magbubuhat moapil sa daghang mga butang: pag-saksi nga personal, musika, pagwali, pagpanudlo, pagbantay sa kalinaw, paghatag, pagdawat sa halad, pagtipig sa mga talaan, pagpanghatag ug mga basahon, pagpamaligya sa mga Biblia, paglista sa mga magtutuon sa mga kurso pinaagi sa koreo, Sunday School, serbisyo sa mga kabataan, ug transportasyon.




## Tinugyan nga Buluhaton 1

Pilia ang hustong tubag ug markahig X sa tupad niini.

Unsay imong buhaton kon adunay pipila ka mga tubag nga gihatag ubos sa pangutana?

- .... a) Dawaton nga husto ang tanan.
- .... b) Tan-awon sa sunod pahina ang husto nga tubag.
- .... k) Pilion ang hustong tubag ug markahan ug X tupad niini.

Padayon sa sunod pahina. 

## Tinugyan nga Buluhaton 93

Pagsulat ug mga listahan sa mga paagi nga ang mga miembro sa simbahan makahimo sa pagtabang sa pag-abli ug sanga nga simbahan. Markahig X sa tupad sa matag usa nga imong mahimo.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Tubag 1**

- c) Pilon ang hustong tubag ug markahan ug X tupad niini.

**Kuwadro sa Kasayuran**

Kon nagasulat ka sa imong mga tubag diha sa usa ka kwaderno, isulat na lang ang numero sa tinugyan nga buluhaton ug ang letra nga nagpakita kon hain ang tubag nga imong gipili. Ang imong isulat 1 – k) ingon nga hustong tubag sa Tinugyan nga Buluhaton 1.

Padayon sa sunod pahina. ►

**Pagpalihok sa Katawhan**

Adunay daghang buluhaton sa matag-usa. Ang tibuok simbahan kinahanglan nga mapalihok; ang matag miembro kinahanglang mabansay alang sa bahin diin maoy iyang pagabuhaton sa maong pagpaningkamot. Ang kurso sa pagbansay sa mga magbubuhat bahin sa pagpangandam nga makatabang aron ang proyekto maayong pagkasugod.

## Tinugyan nga Buluhaton 2

Unsa man ang imong isulat sa kwaderno kon mopili ikaw sa tubag nga imong gituhoan nga husto?

- .... a) Ang tibuok nga pinulongan
- .... b) Ang numero sa pangutana ug letra sa tubag nga imong gihunahuna nga maoy husto
- .... k) Imong kaugalingong hunahuna mahitungod sa butang hilisgutan.

Padayon sa sunod pahina ng susiha ang imong tubag.



## Tinugyan nga Buluhaton 94

Ang mahinungdanong butang mahitungod sa pagpangan-dam alang sa pag-abli sa sanga nga simbahan mao ang paghimog

- .... a) kurso sa pagbansay sa mga magbubuhat.
- .... b) bangga aron sa pagpangita sa kinamaayohang manunugtog.
- .... k) paglantugi kon unsang orasa ug kon unsang dapita pagahimoa ang tigum.

**Tubag 2**

- b) Ang numero sa pangutana ug letra sa tubag nga imong gihuna-huna nga maoy husto

**Kuwadro sa Kasayuran**

Sa dili pa ikaw motuon sa usa ka libro o leksyon, kinahanglan imong mahibaloan kon unsa ang sulod niini. Kini makapasugod sa imong hunahuna sa pagpamalandong mahitungod sa gihisgutan niini nga maoy makapasayon sa imong pagtuon. Ang mga sulod magatug-an kanimo kon unsa ang imong pagatun-an niini nga libro. Ug ang matag leksyon magasugod uban sa iyang kaugalingon nga hamubong paghisgut kon unsa ang ngay nimong pagatun-an.

**Tubag 94**

- a) kurso pagbansay sa mga magbubuhay

**Pagpamisita**

Nganong magsugod sa pagpamisita? Kon ang simbahan buot moablig bag-ong buluhaton o magsugod ug sanga nga simbahan kinahanglan pangitaon ang mga mosunod:

- \* ang kinamaayohang dapit diin ablihan ang buluhaton
- \* usa ka pundok sa mga magtotoo
- \* usa ka dapit diin pagahimoon ang serbisyo

Balay-balay nga pagpamisita mao ang kinamaayohan nga paagi sa pagkaplag kanila



### Tinugyan nga Buluhaton 3

Usahay ikaw pagahatagan ug labaw sa usa ka butang mga imong buhaton diha sa tinugyan nga buluhaton.

1. Basaha ang mga sulod nga anaa sa pahina 5.
2. Sulati ang mga blangko diha sa ulohan sa mga gikahatag sa ubos:

Ang Unibersal nga I .....

Ang M ..... sa Iglesia

Padayon sa sunod pahina



### Tinugyan nga Buluhaton 95

Ang pagpamisita makatabang sa Iglesia pagkaplag sa kinamaayohang ..... alang sa sanga nga simbahan.

Ang pundok sa mga .....  
 diha nianang dapita, ug ang angay nga .....  
 diin pagahimoon ang mga serbisyo.

**Tubag 3**

2. Iglesia  
Misyon


 1

ANG  
UNIBERSAL  
NGA  
IGLESIA

**Tubag 95**

dapit  
magtotoo  
dapit

**Pagpamisita**

Aron nga masugdan ang bag-ong buluhaton, ang inahan nga simbahan kinahanglang:

- \* makaila sa mga katawhan
- \* mosaksi ngadto sa matag usa diha sa maong dapit
- \* pagpainteres sa mga katawhan mahitungod sa ebanghilyo

Kadaghanan sa mga dapit ang balay-balay nga pagpamisita mao ang kinamaayohang paagi sa pagbuhat niining mga butanga.